


AKPA

7

LIA

# DEKONU KPLE DEKONUDZIÐUÐU



# DEKɔNU KPLE DEKɔNUDZIÐUÐU

## Dekɔnudziðuðu

Va se ðe nusɔsrɔ fe nuwuwu la, ele be:

- i. Nàflɔ ñku ðe dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le fome me me (vifofo, fometatɔ, hlɔtata kple bubuawo).
- ii. Nàflɔ ñku ðe dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le mia de me (fiagā, dufia, tofia, fiatɔwo kple bubuawo).

### Nyati Veviwo

- Vifofoe nye tatɔ le fome abɔkpui si me woðua tɔnu le la.
- Le fome siwo me woðua nɔnu le la, nyɔnu (vidada) tea ñu nyea tatɔ le fome la me.
- Hlɔtatawoe nye tatɔ na hlɔwo. Hlɔmetəwoe tiaa hlɔtata la.

## NUUUUU

Nusɔsrɔa fe akpa sia ku ðe dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le Eveawo dome la ñu. Edzro dekɔnudziðulawo kple wofe vevinyenyewo me. Akpa sia fe taqodzinue nye be wòakpe ðe ñuwò be nunya kple gɔmesese tso dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le Eveawo dome ñu la nasu asiwò. Ana nànya nu tso dekɔnudziðulawo fe wɔfewo kple vevinyenye si le wofe wɔfewo si le dua fe ñgɔyiyi kple dedinɔnɔ me la ñu.

## DEKɔNUDZIÐUÐU FE MCNCN

Flo ñku ðe dekɔnudziðuðu le fome me fe nɔnɔme me (vifofo, fometatɔ, hlɔtata).

## Dekonudziqdu

Dekonudziqdu nye dzidu si wotu de dekonununya kple efe qodow dz. Nōnōme tōxé adé le dekonudziqdu si le Ghana dukɔa me ku de qodo si nu wole le kōkōme nu la. Nōnōme sia toa vovo tso dekonu qeka me tōwo gbɔ yi bubu gbɔ gake nuto gedewo tɔ de ssɔ ge.


### Dekonudziqdu le fomewo me

Le Ghana la, fome abɔkpu kple fome abɔlegbe li. Fome abɔkpu nye fome si me vifofo, vidada kple ɔeviwo le eye fome abɔlegbe lɔ fome abɔkpu kple fometɔ bubuwo abe tɔgbui, nyru, tɔdia, te, dadia, tasivinyruivi kple bubuawo ene de eme. Efia be dekonudziqdu fe nōnōme le fome me lɔ vifofo, fometatɔ kple hlɔtata de eme.

**Ngubledede:** Nōnōme kae le dekonudziqdu si le miafe fome me? Ame kae nye tatɔ na miafe fome abɔkpu la? Hlɔ ka me tōwoe nènye?

Míate ḥu ada nōnōme si le dekonudziqdu si le kōkōme nu la de tata dz. Tata sia de kadodo si le dekonudziqdu vovovovo dome le kōkōme nu la fia.

Le dekonudziqdu si le fome gome la, tata la anɔ abe esi gbɔna la ene:



**Tata 7.1:** Dekonudziqdu si le fome me le kōkōme nu la fe tata

- Hlɔtata:** Hlɔ nye ame siwo dome vukadodo adé le eye wonye tɔgbui qeka fe viwo la. Enye fome vovovo siwo tɔa tɔgbuiŋkɔ qeka eye tatɔ qeka nɔa wo si la. Nōnōme, taqodzinu alo didi qeka nɔa wo si. Ame si hlɔmetɔwo tiana be wɔanɔ yewo nu lae nye **hlɔtata**. Nōnōme si nɔa ame adé si hafi wotsɔne qoa hlɔtata la to vovo tso nuto qeka me

yi bubu gbɔ. Le nuto adewo me la, fometatwoe tiaa hlɔtato la, ke le nuto bubuwo me la, amewo nyia qofe sia fe dome.

- 2. Fometatɔ:** Fometatɔ nye ame si fometwo tiana be wɔanye yewofe tato. Wofe dɔdeasi vevitɔe nye be woanɔ ŋgo le fomea fe wɔnawo me eye woade kuxi siwo ado mo qa le fomea me la qa. Ele be nɔnɔme nyui si nɔa tato si la nanɔ amea si. Zi gedɛ la, ŋutsue nyea fometatɔ.
- 3. Vifofo:** Vifofoe nye tato na fome abɔkpui si lɔ eya ŋutɔ, srɔa kple viawo ðe eme la. Vifofoe kpɔa fomea fe hiāhiāwo gbɔ na wo.

**Ngubledede:** Le kɔkɔme nu la, ame siawo dometɔ ka si ŋusẽ le wu: hlɔtato, fometatɔ, kple vifofo? Dzro nɔnɔme si le dekonudziðuðu si le kɔkɔme nu la me.

## Dekonudziðulawo fe wɔfewo

### 1. Hlɔtato

Hlɔtato fe wɔfe adewoe nye esiwo gbɔna:

- a. Edrɔa nya le hlɔmetwo dome.
- b. Ekpɔa egbo be hlɔ fe nya veviwo mebu o.
- c. Ekpɔa egbo be wolé hlɔkɔnuwo ðe te.
- d. Ekpɔa hlɔnyigbawo fe dedinɔnɔ ta.
- e. Efiaa hlɔkɔnuwo hlɔmetwo.

### 2. Fometatɔ

Fometatɔ wɔa wɔfe vovovowo. Wo dometɔ adewoe nye esiwo gbɔna:

- a. Ekpɔa fome la fe dedinɔnɔ ta.
- b. Ekpɔa ame siwo le fomea me la fe dedinɔnɔ gbɔ.
- c. Ekpɔa egbo be ŋutifafa le fomea me.
- d. Ekpɔa fomea fe nunɔamesiwo abe anyigbawo, afewo, kple bubuawo ene fe dedinɔnɔ gbɔ.
- e. Edrɔa nya le fometwo dome.
- f. Enɔa ŋgo na fomea alo nɔa fomea tefe le hadomenuwɔwɔ kple dua fe wɔnawo me.
- g. Exlɔa nu fometwo eye wɔfiaa afɔqofewo.
- h. Ewɔa qofe veviwo ðe fomea fe ŋɔyiyi ŋu.

### 3. Vifofo

Wɔfe gedewo le vifofo si le fome me. Wo dometɔ adewoe nye:

- Edea se eye wòkpɔa egbɔ be wowɔ ðe edzi.
- Ekpɔa fomea fe dedinɔnɔ ta.
- Enaa hehe wo be woanɔ agbe nyui.
- Eðea nu me na fometɔwo tso fomea ñu.
- Ekpɔa fomea fe hiâhiâwo gbɔ.

#### Nuwɔna 7.1

Dzro wɔfe vevi siwo hlɔstatɔ wɔna la dometɔ etɔ teti me. Gblɔ wò ñuðodo la na wò nusrɔhati aðe.

#### Nuwɔna 7.2

Flo ñku ðe dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme si le miafe nutoa me la me eye nàdzro efe vevinyenyewo me.

#### Nuwɔna 7.3

Miwɔ fefe aðe si me fometɔ aðewo nanɔ dzre wɔm ðe fe si ame ðeka ðu le nɔvia ñu la ta eye fometatɔ la nadrɔ nya na wo. Le fefea me la, ame bubuwo nenɔ dzo flɔm ðe dzrea te. Milé ñku ðe fometatɔ fe wɔfeko fe vevinyenyewo ñu.

#### Nuwɔna 7.4

Le wò susu nu ðe, ðe nèbu be dekɔnudziðuðu gale veviea? Gblɔ susu si ta nèbu nenema ðo la.

## Dekɔnudziðuðu fe Nɔnɔme

Dekɔnudziðuðu fe ðofewo le kɔkɔme nu tso gâtɔ dzi va se ðe suetɔ dzie nye esi gbɔna:

- Fiagã
- Dufia

- 3.** Tofia
- 4.** Nyɔnufia
- 5.** Fiatɔwo

Kpe ðe ñofe siawo ñu la, dekonudziðula vovovowo abe avadadawo, hlɔtɔ, fometatɔ kple bubuawo ene la hã tea ñu noa anyi.

- 1. Fiagã:** Fiagã nye ame siwo ñua gbegblɔha alo dekonu ñeka me tɔwo dzi. Woawoe nye dekonudziðuðu fe ñofe kɔkɔtɔ kekeake le fiaðufe la. Wonyia ñofe sia fe dome le tɔgome alo nɔgome ku ðe nuto siwo me wole la ñu. Le kpɔðenɔ me, Eveawo tɔe nye Fiagã, Bluawo tɔe nye Ḍmanhene, Dagombatɔwo tɔe nye Yaa-Naa, kple bubuawo.

### ***Fiagã fe Wɔfewo:***

- a. Enyea tatɔ na nuto blibo la si lɔ kɔfewo kple duwo ðe eme la.
- b. Enɔa ñgɔ le dezãðuðu kple kɔnuwo wɔwɔ me.
- c. Ekpɔ ñusẽ ðe zitenyigbawo dzi.
- d. Edrɔa nya le eteviwo dome.
- e. Edea se eye wòkpɔa egbɔ be nu sia nu le ñodø nu le nutoa me.
- f. Ekpɔa dekonuwɔnawo fe dedinɔnɔ ta.
- g. Ehea ñgɔyiyi vana na eteviwo.
- h. Ewɔa ñodø ðe dunyawo kple gakpɔmɔnunyawo ñu le nutoa me.
- i. Ewɔa kɔnu siwo ku ðe fiazikpuí la ñu la.
- j. Ekpɔa egbɔ be ñutifafa, tomefafafa kple ñekawɔwɔ le eteviwo dome.
- k. Ehea ñekawɔwɔ dea nutoa me eye wɔnyea nutoa tefenɔla le duta.
- 2. Dufiawo/Tofiawo:** Dufiawo/tofiawo le fiagã la te. Woðua fia ðe du alo tokɔ ñeka aðe ko dzi. Fiafometɔwo nyia fiaðuðu sia fe dome le dzidzime nu.

### ***Dufiawo alo tofiawo fe wɔfewo***

- a. Wowɔa fiagã fe wɔfe nenye be meli o.
- b. Wokpɔa egbɔ be dedinɔnɔ kple sedziwɔwɔ le wofe duwo me.
- c. Wodrɔa nya le wo teviwo dome.
- d. Wokpɔa egbɔ be ñutifafa le wofe duwo me.
- e. Wowɔa kɔnu siwo dze la na zikpuí la.

- 3. Nyɔnufiawo:** Nyɔnufiawo nye tatɔ siwo kpɔa nyɔnuwo fe gbɔgbɔmenyawo dzi le wo deduwo me eye woléa wofe dekɔnuŋutinuny a si tso dzidzime yi dzidzime la ðe te. Wowɔa wɔfe veviwo le beléle na nyɔnuwo kple nyɔnuviwo me eye wokpɔa wofe dedinɔnɔ hã ta le wofe duwo me. Le dekɔnu ðeka me tɔ siwo ðua nɔnu gome la, nyɔnufiawoe daa asi ðe ame si fiafome la tia na fiaðuðu la dzi. Wotea ñu tiaa nyɔnufia bubu siwo le wo te la be wowɔa ðo kpli wo.

#### ***Nyɔnufiawo fe ðødeasiwo/wɔfewo***

- a. Wokpea asi ðe fiawo ñu le wofe wɔfewo wɔwɔme le dekɔnudziðuðu me.
  - b. Wodrɔa nya siwo katã ku ðe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo ñu le wo deduwo me la.
  - c. Wodoa nyɔnuwo fe gomekpɔkpɔnyawo ðe ñgɔ.
  - d. Wokpɔa wofe dekɔnuŋutinuny a fe dedinɔnɔ ta heléne ðe te.
- 4. Fiatɔwo:** Fiatɔwo nye ame siwo si wɔfe le le fiaðodo me siwo ñutɔ medua fia o. Ame siawo kpea ta hewɔa ðodo tso ame si aðu fia la ñu.

#### ***Fiatɔwo fe ðødeasiwo/wɔfewo***

Fiatɔwo fe ðødeasiwo/wɔfewoe nye:

- a. Wotiaa ame si aðu fia la.
- b. Wowɔa kukɔnuwo na fia la ne fia la yi kɔfe.
- c. Wodea fia le fia dzi ne ehiã.
- d. Wodea fia yeye la fiaa dumegɔwo kple dumeviwo.
- e. Wodoa aðaŋu na fia la.

#### **Nuwɔna 7.5**

1. ðe ame si fomevi dekɔnudziðula siwo gbɔna la nye la me na wò nusrɔhatiwo:
  - a. Dufia
  - b. Tofia
  - c. Fiatɔwo

### Nuwɔna 7.6

Lé ŋku ɖe nɔnɔmetata si gbɔna la ŋu nyuie eye nàɖo biabia siwo kplœ ɖo la ŋu:



#### Nɔnɔmetata 7.2. Fia kple dumegāwo le fufofe

1. Fo nu tso tefe si fiagā la le le nɔnɔmetata la me la ŋu.
2. Yɔ nu eve aɖe siwo to vovo tso fiagā la kple ame bubu siwo le fufofea gbo la.

### Nuwɔna 7.7

Ame adewo buna be dekɔnudziɖudu nye dukpɔkplɔmɔnu si megahiā fifia o. Aleke nètsɔ da asi ɖe nya sia dzii? Ɖe wò susu gblɔ tso nya sia ŋu eye nàɖo kpe edzi kple kpɔfenejuwo.

# NUMEDZROBIABIAWO

1. Ame kae nye tatɔ le miafe fome abɔkpu me?
2. De dzesi dɔdeasi eve siwo nèkpɔ mɔ be fofowò awɔ siwo womenɔ de agbalɛ sia me o la.
3. Xlē nuŋlɔdi si gbɔna la eye nàde dzesi (fiagā, dufia, tofiawo kple fiatɔwo) le fiawo fe kɔkɔmenunɔnɔ fe tata dzi abe ale si wòle le miafe nuto me ene. Zā nu siwo nèsrɔ tso dekɔnudziqùdu le fome me la fe kpɔdɛju le dɔdeasi sia wɔwɔ me.

## Nuŋlɔdi

### Dekɔnudziqùdu fe Nɔnɔme

Do ŋgɔ na dukplɔqɔdo si me amewo ɔea wofe susu gblɔna le faa (demokrasi) la, dekɔnudziqùdu nɔ anyi le Ghana duwo me. Wotu dekɔnudziqùdu sia de dekɔnudziqulawo fe kɔkɔmenɔnɔ si me fiawo kple dumegāwo le la dzi. Le du viwo alo kɔfewo me la, tofiawo kple dumegāwo qua dumeviwo dzi. Tofia kple dumegā siwo dome fiatɔwo nɔna la wɔa qɔdo de dumeviwo nu. Woléa ŋku de dumegā siawo fe nunya, fe kple nutefekpɔkpɔwo ɲu hafi tiaa wo be woanye dumegāwo. Le dekɔnudziqùdu fe ɔofe si kɔkɔwu tofiawo tɔ me la, dufiawo qua dzi le duwo kple kɔfe siwo le wo te la me, hekpɔa egbɔ be amewo wɔ de se kple qɔdɔwo dzi eye wɔde masɔmasɔwo keŋ ɖa. Fiagāwo qua dzi le du gāwo me. Zi gedɛ la, fiagā la fe aðaŋudolawo nyea fia bubu siwo le ete la kple fiagā la fe dumegāwo eye wowɔa qɔdo siwo ade wofe nutoawo dzi la de dumeviwo nu. Le fiawo fe kɔkɔme nu la, fiagāwoe nye kɔkɔtɔ kekeake. Tefe si fiagāwo mele o la, dufiawo nɔa tefe mawo. Le fiagā fe fiaðufe la katā la, fiagā la fe ɲusɛ kpe wu ɔofe bubuawo tɔ. Dekɔnudziqùdu sia fe wɔnawo ɖo kpe qɔdɔwɔwɔ le ha me, bubudede dumegāwo ɲu kple dumeviwo fe gomekpɔkpɔ le qɔdɔwɔwɔ me fe vevinyenye dzi.


4. Dzro dekɔnudziqulawo fe dɔdeasiwo dometɔ etɔ me eye nàgblo ale si wole vevie na dumeviwoe la.

# NUMEDZROBIABIAWO FE ȠUÐOÐOWO

Numedzrobiabia siwo ku ðe fome ȏu la fe ȏuðoðowoe nye esiwo gbɔna.

1. Vifofoe nye tatɔ le fome abɔkpu me.
2. Dɔdeasi bubu siwo vifofo gawɔna la dometɔ aðewoe nye esiwo gbɔna:
  - a. Enye ame si dzi viawo kple srɔa kpɔna le wofe gbe sia gbe 'gbenɔnɔ me.
  - b. Abe vihelawo ene la, vifofowo wɔa sewo kple dada le se siawo dzi la fe tohehewo, eye wofiaa ale si wo viwo nawɔ wofe dɔdeasiwo la wo.
  - c. Abe afetakpɔlawo ene la, enye vifofo/vidada fe dɔdeasi be yewofe fomea le dedie eye yewokpɔ egbɔ be wofe dedinɔnɔ le ȏutilā kple ememe ke ta.
3. Dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le kɔkɔme nu

Dekɔnudziðuðu fe nɔnɔme le kɔkɔme nu le ðodo si gbɔna la nu:



4. a. Wɔfe etɔ siwo dekɔnudziðulawo wɔna le dekɔnudziðuðu me la woe nye esiwo gbɔna:
  - i. Wokpɔa egbɔ be yewofe duwo kpɔ ȏgɔyiyi.

- ii. Wokpɔa egbɔ be ŋutifafa kple tomeafa le yewofe duwo me.
    - iii. Wokpɔa egbɔ be amewo wɔ ðe se kple ðodowo dzi le wofe duwo me.
    - iv. Wokpɔa dekɔnuwɔnawo fe dedinɔnɔ kple zitenuwo fe dedinɔnɔ ta le wofe duwo me.
    - v. Wonyea wo deduwo tefenɔlawo; wokpɔa egbɔ be yewodo yewo deduwo fe ŋkɔwo ðe dzi.
    - vi. Wokpɔa wofe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo fe dedinɔnɔ kple ŋgɔyiyi fe nyawo gbɔ le wo deduwo me.
  - b. Dekɔnudziqulawo le vevie le wo deduwo me le mɔ siwo gbɔna la nu:
    - i. Dumeviwo nɔa anyi le ŋutifafa kple ðekawɔwɔ me ðe wɔfe siwo dekɔnudziqulawo wɔna la ta.
    - ii. Afia dzɔdzɔe tsotso kple masɔmasɔwo ðede ða fe mɔnukpɔkpc sua dumeviwo si bɔbɔe.
    - iii. Dumeviwo kpɔa gome le ŋgɔyidɔ siwo dekɔnudziqulawo hena ve la me.
    - iv. Dekɔnudziqulawo kpɔa dumeviwo fe dedinɔnɔ ta le gbɔgbɔmenyawo me.
    - v. Dekɔnudziqulawo fe wɔnawo léa wofe dekɔnuwo ðe te eye wokpɔa egbɔ be wole dedie.

## AGBALĒ SIWO WOAXLĒ

Banggol, A.M. (2017). *Roles of traditional authority leaders: In taking towns to rural peoples in the republic of South Sudan.* Africa World Books Pty Limited.

Larbi, P.A. K. (2022). *The trajectory of traditional authority in contemporary governance; The Ghanaian experience.* DOI: [10.47772/IJRISS.2022.6505](https://doi.org/10.47772/IJRISS.2022.6505)

## NYA TɔXEWɔ FE GOMEÐEÐE

**Gbedaju:** Nyamenyawo, ɲkɔnyaqɔnyawo, dzesiwo kple dɔwɔnyaqɔnyawo zazā le mɔ tɔxewo nu kple susu be nuxlēla la nate ɲu akpɔ nu si ɲu wole nu fom tsoe la fe nɔnɔmetata le efe susu me.

**Dziðudu:** Enye wɔna alo nɔnɔme si me wokplɔa du alo nuto aðe le la.

**Tɔnuðudu:** Enye dome si wonyina le tɔgome.

**Fiaðufe:** Tefe alo anyigba fe kekeme si dzi dekɔnudziðula aðe kpɔ ɲusẽ ðo la.

## ACKNOWLEDGEMENTS



Ghana Education  
Service (GES)



### List of Translators

Name	Institution
Joseph Kofi Avunyra	Bureau of Ghana Languages
Gabriel Kwame Agbemehia	University of Education, Winneba

### GILLBT Support Team

1. Peter Wangara Amoak
2. Ernest Nniakyire
3. Mark Dundaa
4. Gilbert Konlan
5. Richmond Barnes